

NLB Banka d.d., Sarajevo, Agencija Centar Sarajevo, Džidžikovac 1,
(u daljem tekstu: Banka), koju po ovlaštenju Uprave Banke zastupaju: Aida Musić i , s jedne strane

KJKP PARK DOO SARAJEVO (u daljem tekstu: Klijent), Adresa: PATRIOTSKE LIGE 58 , Mjesto: SARAJEVO,
identifikacijski broj Klijenta: 4200258320003, koga zastupa: Ramić Alen, s druge strane,

Zaključuju u Sarajevu dana : 15.11.2017 slijedeći

UGOVOR o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i pružanju usluga broj: 1322602019095668

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje prava i obaveza ugovornih strana, po osnovu otvaranja transakcijskog računa u domaćoj valuti kod **NLB Banka d.d., Sarajevo** (u daljem tekstu: Banka) preko kojeg će Klijent obavljati poslove unutrašnjeg platnog prometa.

Član 2.

Banka otvara i vodi transakcijski račun Klijenta u domaćoj valuti broj **1322602019095668**, (u daljem tekstu: Račun), a na osnovu zahtjeva Klijenta. Klijent se obavezuje da uz Zahtjev, Banci dostavi svu neophodnu dokumentaciju za otvaranje i vođenje transakcijskog računa i korištenje usluga Banke, preciziranu Informativnim listom za otvaranje i vođenje transakcijskog računa i pružanje usluga za pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: Informativni list).

Zahtjev za otvaranje Računa i Informativni list su sastavni dio ovog Ugovora.

Prije potpisivanja Ugovora, Klijent je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja NLB Banke d.d. (u daljem tekstu: Opšti uslovi), Informativnim listom, Odlukom o tarifi naknada Banke kao i sa svim drugim bitnim uslovima korištenja usluga platnog prometa.

Član 3.

Preko Računa se obavljaju poslovi unutrašnjeg platnog prometa do iznosa raspoloživih sredstava, korištenjem slijedećih instrumenata plaćanja:

- naloga za plaćanje, odnosno naloga za uplatu i/ili isplatu - koji se podnose na šalterima Banke;
- elektronskih instrumenata plaćanja (elektronskih naloga ili platnih kartica).

Nalozi za plaćanje se dostavljaju u pisanoj formi sa potpisima lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na Računu ili elektronskim putem sa obezbjeđenim elektronskim potpisom.

Klijent se obavezuje da će Banci dostavljati jasne i nedvosmislene naloge za obavljanje transakcija preko Računa.

Banka će izvršiti samo one naloge koji su popunjeni i podneseni Banci na propisan način i za koje postoji pokriće na Računu Klijenta.

Član 4.

Sredstva na Računu Klijenta iz člana 3. ovog Ugovora smatraju se depozitom po viđenju.

Na deponovana sredstva Banka obračunava mjesečno kamatu po stopi od :0,0 , a isplaćuje je godišnje, u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama NLB Banke d.d. (u daljem tekstu: Odluka).

Klijent je saglasan da Banka automatski vrši promjenu kamatne stope iz prethodnog stava, ukoliko dođe do izmjene Odluke, kojom se utvrđuje njena visina i to od dana primjene izmjenjene Odluke.

Za nedozvoljeno prekoračenje po računu, Banka Klijentu obračunava i naplaćuje zateznu kamatu, u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate.

Član 5.

Banka za izvršene usluge iz ovog Ugovora naplaćuje naknade prema važećoj Odluci o tarifi naknada za usluge NLB Banke d.d., dostupnoj u prostorijama Banke.

Banka vrši obračun provizije po svakoj izvršenoj transakciji, a naplatu na kraju mjeseca.

Ugovorne strane su saglasne da će se ukoliko dođe do izmjena Odluke o tarifi naknada iste primjenjivati na Ugovor, bez zaključivanja posebnog aneksa.

Klijent je saglasan da Banka za izvršene usluge iz ovog Ugovora vrši naplatu naknada i provizija sa Računa, kao i svih drugih računa Klijenta otvorenih kod Banke.

Takođe, potpisivanjem ovog Ugovora Klijent daje Banci neopoziv nalog da sva neizmirena potraživanja od Klijenta, po bilo kom pravnom osnovu, naplati sa Računa.

Član 6.

Banka evidentira promet na Računu Klijenta i ukoliko je bilo promjena na Računu, narednog radnog dana izrađuje izvještaj o promjenama na Računu (u daljem tekstu: Izvod Računa), koji Klijentu predstavlja dokaz o izvršenom plaćanju.

Obaveza je Klijenta da nakon dobijanja izvoda sa Računa izvrši provjeru njegove tačnosti.

Klijent je dužan da eventualne reklamacije po knjiženim transakcijama dostavi Banci u pisanom obliku, najkasnije 8 dana od datuma prijema izvoda. Organizacioni dio koji je odgovoran za poslovni odnos sa klijentom, na reklamaciju će odgovoriti u roku od 15 dana od dana prijema, na način za koji se Klijent opredijelio u Zahtjevu. Ukoliko Klijent nije zadovoljan odgovorom prvog nivoa ili ako smatra da se Banka ne pridržava zakonskih odredbi, Opštih uslova, dobre poslovne prakse i obaveza iz zaključenog Ugovora, može podnijeti prigovor na odgovor, na adresu Banke **NLB Banka d.d., Sarajevo**, Džidžikovac 1., Banka je obavezna da dostavi odgovor Klijentu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora na odgovor.

Član 7.

Banka je obavezna da evidentira i izvršava naloge prinudne naplate na teret Računa Klijenta. Klijent je obavezan da po prijemu obavještenja Banke o evidentiranim nalogima prinudne naplate (u daljem tekstu: blokada), ispostavi nalog/e za prenos sredstava sa svojih blokiranih računa na svoj glavni račun ili drugi račun određen u ispravi o prinudnoj naplati. U slučaju da Klijent po prijemu obavještenja Banke o blokadi Računa ne ispostavi naloge, Banka će izvršiti prenos sredstava sa blokiranih računa Klijenta na glavni račun u visini iznosa naloga prinudne naplate u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Sva obavještenja vezana za prinudnu naplatu (blokada dijela sredstava/računa, kao i druga obavještenja) Banka dostavlja Klijentu na poštansku adresu Patriotske lige broj 58 Sarajevo ili e-mail adresu _____, a Klijent je dužan da u slučaju promjene adrese (poštanske/e-mail adrese, elektronskog servisa i dr.) kao i drugih kontakt podataka obavijesti Banku.

U slučaju da Klijent promjeni adresu navedenu u Ugovoru, a o promjeni ne obavijesti Banku, Banka nije odgovorna za štetu koja može nastati Klijentu zbog neblagovremenog prijema obavijesti o blokadi računa, pod uslovom da je Banka na ugovoreni način obavijestila Klijenta, odnosno na način koji je naveden u Ugovoru.

Član 8.

Klijent se obavezuje da će za podizanje sredstava sa Računa u iznosu većem od 10.000,00 KM izvršiti najavu Banci najmanje jedan dan prije podizanja sredstava.

Član 9.

U postupku izvršavanja naloga za plaćanje Banka će postupati sa uobičajenom pažnjom i u dobroj vjeri.

U slučaju kada je Banka pri izvršenju instrukcija iz naloga za plaćanje postupala s krajnjom nepažnjom, odgovorna je za svu štetu koja je zbog toga nastala.

Član 10.

Banka ima pravo na povrat iznosa iz naloga za plaćanje od Klijenta, ukoliko je Klijentu taj iznos greškom isplaćen ili odobren na Računu Klijenta. Klijent je obavezan na zahtjev Banke izvršiti povrat.

Član 11.

Klijent je obavezan da obavijesti Banku o svakoj promjeni podataka koji su dostavljeni prilikom otvaranja računa, u roku od osam dana od dana promjene izvršene u odgovarajućim registrima, a koji su nastali uslijed:

- izmjene registracionih akata Klijenta (sudska registracija, statut, ugovor o osnivanju)
- promjene lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu i lica ovlaštenih za podnošenje naloga, polog i isplatu gotovine, kao drugih važnih promjena.

Član 12.

Korisnik se obavezuje da:

- a) Banci uredno dostavlja godišnji i polugodišnji obračun u rokovima koji su određeni za predaju ovih dokumenata nadležnoj instituciji;
- b) Banci dostavlja i drugu dokumentaciju koju ona odredi i omoguće joj pregled poslovnih knjiga, dokumenta, zaliha itd.;

Korisnik je izričito saglasan i dozvoljava Banci, da na osnovu ovog Ugovora Banka, sve podatke i informacije o ovom Ugovoru, u vezi sa ovim Ugovorom, kao i opšte podatke o Korisniku, koje je dobila u vezi sa izvršavanjem ovog Ugovora ili u okviru poslovnog odnosa sa Korisnikom, čuva, obrađuje i dostavlja drugim članicama NLB Grupe, sa ciljem efikasnog upravljanja rizicima na nivou NLB Grupe.

Član 13.

Klijent je izričito saglasan i ovlašćuje Banku da može prikupljati, provjeravati i obrađivati njegove lične podatke, lične podatke njegovih ovlaštenih lica, jemaca i drugih povezanih lica (na osnovu njihove saglasnosti), kao i informacije koje su potrebne u svrhu ispunjenja poslovnih odnosa. Pored toga, podaci se mogu prikupljati iz matičnih registara državnih i drugih institucija, te od ostalih pravnih lica, sve u skladu sa Zakonom ili zaključenim pravnim poslom. Sve informacije o poslovnim odnosima između Banke i Klijenta predstavljaju poslovnu tajnu Banke. Lični podaci i informacije se obrađuju samo u vremenskom periodu neophodnom za ispunjenje svrhe za koju su i prikupljeni, te se arhiviraju u roku i u skladu sa zakonskom/poslovnom obavezom, nakon čega se uništavaju. Klijent je bezuslovno saglasan da Banka može proslijediti njegove poslovne informacije i lične podatke trećoj strani, u zemlji i inostranstvu, na osnovu zakonskih propisa, vlasničkih i ugovornih odnosa. Klijent je saglasan da mu Banka šalje poštom ili elektronskim putem sva obavještenja vezana za poslovni odnos ili da ga direktnim marketingom obavještava o svojim novim uslugama, zadržavajući pravo da istu svojevolumno povuče.

Član 14.

Klijent je saglasan da Banka proglasi neaktivnim Račun ako u periodu od jedne godine ne bude aktivnosti od strane Klijenta. Banka će u skladu sa zakonskim rokovima obavijestiti Klijenta o namjeri proglašenja računa neaktivnim.

Neaktivni račun ponovo se aktivira radnjama Klijenta ili po njegovom nalogu, koje imaju za posljedicu deponovanje ili povlačenje sredstava s Računa.

U slučaju ponovnog aktiviranja Računa Klijent je dužan Banci priložiti potrebnu dokumentaciju kao da otvara Račun, a Banka je dužna izvršiti ponovnu provjeru identiteta Klijenta, u skladu sa procedurama Banke i standardima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ukoliko Klijent ne aktivira Račun u roku od 15 dana od dana dobivanja obavijesti Banka je dužna odmah ugasiti račun ukoliko na njemu nema sredstava.

Klijent je saglasan da Banka obračuna i naplati naknadu za vođenje i gašenje neaktivnog računa u skladu sa Odlukom o tarifi naknada.

Član 15.

Klijent je neopozivo saglasan da će se za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivati odredbe Opštih uslova, Informativnog lista, Odluke o tarifi naknada Banke, njihove izmjene i dopune, donesene za vrijeme trajanja ugovornog odnosa između Banke i Klijenta, kao i zakonskih odredbi i propisa, koji regulišu ovu oblast poslovanja.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Klijent potvrđuje da su mu ugovorne odredbe u potpunosti protumačene i jasne i da je upoznat sa Opštim uslovima, Informativnim listom i Odlukom o tarifi naknada Banke.

Ugovorne strane su saglasne da se Opšti uslovi, Informativni list i Odluka o tarifi naknada Banke mogu mijenjati, u skladu sa poslovnom politikom Banke, te zakonskim izmjenama, uvođenjem nove usluge ili bitnim izmjenama na postojećim, kao i drugim izmjenama koje direktno utiču na usluge koje Banka pruža. Banka će sve izmjene i dopune Opštih uslova i Informativnog lista objavljivati na internet stranici www.nlb.ba i u poslovnim prostorijama Banke.

Član 16.

Ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme. Svaka Ugovorna strana može otkazati Ugovor i zatvoriti račun jednostranim aktom zbog nepoštivanja ugovornih odredbi. Otkaz se vrši pisanim putem, uz otkazni rok od 7 (sedam) dana.

Banka ima pravo da raskine Ugovor sa Klijentom i traži naplatu cjelokupnog potraživanja ukoliko:

- utvrdi da je Račun otvoren na bazi falsifikovane, netačne dokumentacije ili neistinitih informacija,
- Klijent izvrši povredu bilo koje ugovorne odredbe, koja reguliše poslovanje preko računa ili izvrši povredu zakonskih i drugih propisa, koji reguliše oblast platnih transakcija, platnog prometa i elektronskih instrumenata plaćanja, kao i sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,
- nastupi slučaj više sile (elementarnih nepogoda, vanrednih okolnosti i drugih nepredviđenih dešavanja).

Prije zatvaranja računa Klijent će, u slučaju da postoje, zatvoriti sve ostale račune organizacionih dijelova i račune posebnih namjena otvorenih u Banci.

Banka neće zatvoriti glavni Račun Klijenta, ako na istom postoje evidentirani neizvršeni nalozi za prinudnu naplatu, izuzev ako se takvo zatvaranje vrši po sili zakona.

Zatvaranjem računa automatski se gasе sve usluge definisane ovim Ugovorom.

Član 17.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakonskih i drugih propisa koji reguliše ovu oblast, kao i opštih uslova poslovanja Banke sa kojima je Klijent upoznat.

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a u suprotnom prihvataju nadležnost suda u sjedištu Banke.

Bez obzira na odredbu iz prethodnog stava Banka može svoja prava zahtijevati i kod svakog drugog za Klijenta nadležnog suda.


Član 19.

Ovaj Ugovor je sačinjen u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak. Ugovor je punovažan kada ga potpišu obje Ugovorne strane.

Za Banku:  NLB Banka
NLB Banka d.d., Sarajevo


Mirsada Šahinpašić


Saša Dujmović

 Klijent


Ramić Alen

KJKP »PARK« d.o.o.
SARAJEVO
Braj. P - 2690 - A
Datum, 15 - 12 - 2017 g.